

# Mmɔfra Twerɛ Kronkron de reba



Ɔheneba a  
Ɔfiri Tadeɛ  
no ho

Ɔtwerɛfoɔ: Edward Hughes

Deɛ ɔyɛɛ mfonini ahodoɔ: M. Maillot; Lazarus  
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: M. Maillot; Sarah S.

Nkyerɛaseɛni: Kwasi Adomako

Deɛ ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara deɛ a, wowo ho kwan sɛ  
wotwe anaase wotintim saa ayɛsɛm yi bi.

1


Yosef a ɔyɛ ɔsoafoɔ badiakyire  
no awu! Misraimfoɔ nyinaa ne  
n'abusua boom dii awerchoɔ.  
Onyankopɔn nam Yosef a  
ɔyɛ Hibrini no so agye

ɔman no afiri  
ɔkom dennen  
mu. Na ɔyɛ  
ɔkannifoɔ  
a ɔwo ɔdo  
na ɔnim  
nyansa.  
Seesei ɔko.



2

Mfirinhyia bebore ahaasa twaa mu. Yosef nkurofoɔ a woye Hibrifoɔ no adɔɔso wo Misraim. Farao foforo a na ɔte soɔ no suroo se ebia Hibrifoɔ no besore atia no, eno nti ɔyee won nyinaa nkoa.



Farao hyee Hibrifoɔ no anisɔyaa. ɔhyee won ma wokyekeyeree nkuro akeseɛ. Nanso emfa ho ne adwumaden a ɔmaa woyeeɛ no, Hibrifoɔ no koo so dɔreeɛ.



Da bi, ɔhye a ano ye den firi Farao ho baee. “Etwaa se woto mmɔfra mmarima a wawo won foforo nyinaa gu ɔtadeɛ Nile mu.” Na Farao tirimuɔdemfoɔ yi abo ne tirim po se ɔbete Hibrifoɔ no dodoo so. Mpo ɔbekum mmɔfra!



Ebetumi aba se abusua baako dweneɛ se, “Edeɛn na yebetumi ayɛ?” Woyee adwene se wode won ba no beto ɔtadeɛ Nile mu. Mmom, wode no behye kentɛn mu, kentɛn a nsuo ntumi nwuram.



Kentɛn ketewa a ekura adeɛ a esom bo yi tee nsuo yi ani. Edeɛn na ebeto abofra ketewa yi?



Akyiri baabi na na abofra no nuabaa gyina rehwe kentɛn a esom bo yi se enam nsuo yi ani bokoo.




Kwansi na Farao babaa ne n'asomfo baa tadeɛ no ho sɛ wɔrɛɔdware. Na ɔkwan biara nni ho a kentɛn no bɛtumi ahunta. Ebia wɔbɛtwam ako a wonhunu.



9

“Oo! Kentɛn bi. Ɛho, nhaban no mu. Meredwene deɛ ɛwom ho.” Farao babaa nɔ hyɛɛ n'asomfo no sɛ wonkɔfa kentɛn no mmra. Bɛrɛ a ɔbuee so no – abɔfra no firii aseɛ suiɛ. Ɔheneba no team sɛ, “Ɔyɛ abɔfra a ɔfiri Misraim.”



10

“Ketewa mmɔborɔwa. Wo ho yɛ ƛɛ dodo.” Ebia Farao babaa yi kasaa abɔfra yi ho te sɛdeɛ mpanimfoɔ pii yɛ no. Ɛbɛtumi aba sɛ mpo ɔkaa sɛ, “Ookyɛ-kookyɛ Koo-amse” – wɔ Misraim kasa mu, aane.



11

Ɛbɛyɛ sɛ Onyankopɔn maa abɔfra no nuabaa nyansa soronko. Ɔtuu mmirika kɔɔ Farao babaa no nkyɛn. “Mempɛ Hibrini baa bi mma no nhwɛ abɔfra no mma wo anaa?” Ɔtɔii no ano sɛ, “Yɛ saa.” Wosusu sɛ hwan na abayewa no tuu mmirika kɔfrɛɛ no?”



12

“Maame! Yɛ ntɛm bra! Oo, kaa wo ho!” Ebia a abayewa no annya bɛrɛ ankyerɛkyerɛ nɛm mu ankyerɛ no. Wɔn baanu no tuu mmirika kɔɔ beaɛ ɔfiri baɛ no.



13

Tadeɛ no ho no, Farao babaa no de abɔfra no maɛɛ. “Hwɛ no ma me. Mɛtua wo ka. Frɛ no Mose.” Mose Asekyerɛ wɔ Misraim kasa mu bɛtumi akyerɛ nsuo ba.



14

Enti Mose sane kɔɔ n'awofoɔ ho ne ne fie. Wɔkyerɛɛ no sɛdɛɛ ɔbɛdɔ Onyankopɔn ne Hibrifoɔ no. Enkyɛ, ɔne Farao babaa no beko akɔtena n'ahemfie. Onyankopɔn a ɔgyee no nkwa no wɔ botaeɛ kɛsɛɛ bi abɔfra Mose.



15

Ɔheneba a Ɔfiri Tadeɛ no ho Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopɔn asɛm, Twɛɛ Kronkron no mu,

wɔ

Exodus 2

"Wo nɛm ano ma hann."  
Nnwom 119:130

16

Awieɛɛ

9

60

17

Saa Twɛɛ Kronkron mu ayɛsɛm yi kasa fa yen Nyankopɔn Nwanwafoɔ a ɔbɔɔ yen na ɔpɛ sɛ yɛhunu No no ho kyɛɛ yen.

Onyankopɔn nim sɛ yɛayɛ nneɛma bone pii, deɛ Ɔfrɛ no bone no. Bone ho asotwɛɛ ne owuo nanso Onyankopɔn do wo pa ara nti Ɔsomaɛ ne Ba Barima koro, Yesu ma no beɔwu wɔ asennua no so gyee wo bone ho asotwɛɛ. Ena Yesu sore beɔyɛ Ɔteasefoɔ bio beɛsɛne kɔɔ Ɔsoro Aheman mu! Sɛ wogyɛ Yesu di na wosɛ no sɛ Ɔmfa wo bone nkyɛ wo a, Ɔbeɔyɛ. Afei Ɔbeba abɛtena wo mu ama wo ne No atena afeɔɔ.

Sɛ wogyɛ di sɛ yɛi ne nokorɛ no a, ka yɛi kyɛɛ Onyankopɔn: Me Dofo Yesu, Megyɛ di sɛ woyɛ Onyankopɔn, na wobeyɛɛ onipa wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesɛ Wo bra m'abrabo mu na fa me bone kyɛ me, sɛdɛɛ ɛbeɔyɛ a menya ɔbra foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeɔɔ. Boa me na menyɛ setie mma Wo na mentena ase mma Wo sɛ Wo ba. Amen.

Kenkan Twɛɛ Kronkron no na wo ne Onyankopɔn nni nkɔmmɔ da biara! Yohane 3:16

18